



Ke ikgantšha go ba nna

Bagwera

Ge ke eya sekolong lehono
Mohumagatšana Silva o itše, “Yo ke May!”
Mosetsanyana yo ga a kgone go bona,
Ke a mo lebelela, o a sepela a mphetha!

Ke botša mma mafelelong a letšatši.
O re, “Mo laletše gore a tle ka mo gae a tlo bapala!”

Nakong ya go ikhutša mošemane o bapala a homotše,
O dula a nnoši ka tlase ga mohlare.
O a mpona, gomme ge ke dutše ke batamela
Ke re, “Dumela,” ga a kwe.

Ke botša tate. O re, “Go lokile,
Leka gore nakong ye e latelago
o mo emišetše seatla gomme o
myemyele!”





Lebenkeleng ke a ema gore ke bogele,
Ngwana yo o ntšhoša kudu!

Ke nagana gore ngwana yo o bonala a sa tlwaelega kudu,
Eupša Makgolo o re, “Ke mpho yeo e tšwago go
Modimo.”

Ke swara seatla sa Makgolo, ge re dutše re sepela
re eya gae, Gomme o hlalosa ka
bolwetši bja Down’s Syndrome.



Mogwera wa ka wa potego Jason o dula setulong
Gomme ka dinako tše dingwe batho ba a ema
ba mo tomolele mahlo.

Maoto a gagwe ga a šome, ga a kgone go sepela,
Gape o bona ka moo batho ba mo tomolelago mahlo
ka gona!

Jason, o re ga a na taba, o rata setulwana sa gagwe
sa maoto seo se nago le lebelo le legolo!

Ka moka ga rena re fapane ka tsela e itšego,
Eupša re sa dutše re ka ba bagwera, gomme ra bapala.

Ga go na taba gore re dirilwe bjang, ka moka ga rena
re ba Phareiti ya 'Nna yo ke Ikgantšhago'.
Ga go na taba gore o bonagala o le bjang,
E tla fela o tla go saena Puku ya rena ya Bogwera!

